

ROBNO

KNJIGOVODSTVO



SADRŽAJ



1 Namjena programa

prijava ... 1

2 Osnovni meni - registri

3 Artikli - registar

registracija proizvoda ... 3

cijene po skladištima ... 4

bar kod ... 4

5 Ulaz robe

obrazac za ulaz robe (kalkulacije) ... 5

6 Ulaz robe u skladište

inventura ... 6

izmjena reda ... 7

brisanje reda ... 7

ulaz robe ... 8

marža ... 8

rabat ... 9

zavisni troškovi ... 10

štampa kalkulacije ... 11

12 Izlaz robe

veleprodaja - fakturisanje ... 12

zaglavlje, red ... 13

rabat pojedinačno po artiklima ... 13

rabat na kraju za sve artikle... 13

štampa fakture ... 14

štampa fakture ... 15

maloprodaja - mloprodajna kasa ... 16

maloprodaja zaglavlje računa ... 17

red računa ... 17

štampa fiskalnog računa ... 17

18 Izvještaji

izvještaj lagera ... 18

kartica artikla ... 19

trgovačka knjiga ... 20

21 Knjiženje u finansije

podešavanje za knjiženje ... 21

formule i kalkulator ... 23

grupno knjiženje ... 25

prikaz za knjiženje u finansije ... 26

pojedinačno knjiženje ... 27



kontrola knjiženja ... 28

Osnovna namjena programa za robno knjigovodstvo je praćenje stanja zaliha i tokova robe u okviru jednog preduzeća.

Za početak prikazat ćemo zaduživanje robe od dobavljača, praćenje zaliha na skladištu i na kraju prodaju krajnjim kupcima.





Program za robno knjigovodstvo je predstavljen ikonicom kao na slici 1. Prilikom pokretanja programa otvara se obrazac za prijavu gdje je potrebno da unesete korisničko ime i lozinku. Prijava je opisana u uvodnom dijelu. Nakon prijave startuje se radna površina programa.



Glavne opcije osnovnog menija su: registar, promet, kasa, izvještaji. Njihovim izborom otvaraju se pod meniji sa dodatnim opcijama.

Za početak izaberite opciju **registar** i izaberite pod opciju **skladišta**.




Registar poslovnih objekata (skladišta)

Kod registracije skladišta pored **naziva** unesite i oznaku za **vrstu** **V** - veleprodaja, **M** - maloprodaja, **P** - za prosječne cijene.

Registar komitenata dobavljači - kupci

Meni opcija **registar** + **komitenti**.

U obrazcu za komitente registrujete podatke Vaših kupaca i dobavljača. Obavezni podaci su: naziv, entitet, pdv status, jib ili pdv broj.



Registracija artikala se vrši izborom meni opcije **registar + artikli**. Obrazac je podijeljen na četiri cijeline: grupa za unos podataka, grupa za unos cijena po skladištima, mreže prikaza proizvoda i barkodova.

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Šifra: 4558 Slijedeći slobodan broj: 6227
 Naziv: JUHU bijeli ljesnik 28 gr 25
 Jm: KOM
 Barkod: 8600043017670
 Proizvod/Usluga:
 Porez: 1 PDV
 Grupa: 50 SLATKIŠI

Skladište:
 Nab.cijena: Prod.cijena:
 X Brisanje cijena

Skd	Nab.cena	Pr.cena	Ulaz	Izlaz	Lager
1	0.50	0.60			-

Naziv	Šifra	JM	Porez	Grupa
+ TACNE GF2288 180CC 6/1	4356	KOM	17	100
10 JUNIOR 24*6	6099	KOM	17	40
2X. VANILLA CAPPUCINO-GRATIS	1794	KOM	17	40
7 DAYS BAKE ROLL NATURAL 90G/12	1757	KOM	17	40
7 DAYS BAKE ROLL'S PIZZA 80GR	2175	KOM	17	40
7 DAYS BAKE ROLL'S SESAME 90G/12	1759	KOM	17	40
7 DAYS BAR KAKAO 35G/16	1761	KOM	17	40
7 DAYS CAKE BAR SUMSKO VOCE 30G/16	1762	KOM	17	40
7 DAYS CAKE BAR VANILA 35G/16	1763	KOM	17	40
7 DAYS CARE BAR JAGODA 35G/16	1760	KOM	17	40
7 DAYS CROISS.P.M.ŠAMP.65G/20	1766	KOM	17	40
7 DAYS CROISS.POJED.MIDI JAGODA 65G 20	1764	KOM	17	40
7 DAYS MIDLCHIPCAO 65G/30	1767	KOM	17	50

Šifra	Vrsta	Kod
4558	B	8600043017670

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Šifra: 4558 Slijedeći sloboda.
 Naziv: JUHU bijeli ljesnik 28 gr
 Jm: KOM
 Barkod: 8600043017670
 Proizvod/Usluga:
 Porez: 1 PDV
 Grupa: 50 SLATKIŠI

Registracija proizvoda

Svaki proizvod dobija šifru za registraciju koju dodjeljuje sam program.


Pored šifre obavezni podaci su: naziv, jedinica mjere i stopa poreza.

Po potrebi možete odrediti grupu, podgrupu, proizvođača...

Cijene po skladištima

Proizvod može imati različite cijene po skladištima.

Cijene možete odrediti prilikom registracije proizvoda ili naknadno prilikom prvog zaduženja.



U mreži cijena proizvoda prikazana su skladišta sa nabavnim i prodajnim cijenama. Pored cijena prikazane su količine proizvoda.

Skl	Nab.cena	Pr.cena	Ulaz	Izlaz	Lager
1	0.50	0.60			
2	0.55	0.65	85.00	46.00	39.00

Bar kod



Za proizvode sa upisanim bar kodom dobit ćete mogućnost brzog pronalaženja proizvoda pomoću bar kod čitača.

Jedan proizvod može imati više barkodova.

U polje za upis barkoda upisati barkod i kliknuti na dugme snimi.


Barkod: 8600043017670

...

...

Sifra	Vrsta	Kod
4558	B	8600043017670
4558	B	5201360790033
4558	B	3877000012226

Roba može biti zadužena kao inventura (popis zatečenog stanja u skladištu) i što je češći slučaj zaduženjem po fakturi dobavljača.



Obrazac za ulaz robe (kalkulacije)

Obrazac za ulaz robe pokršćete pomoću meni opcije **promet** i zatim pod opcije **ulaz**.

Inventura

Na početku je potrebno da odredite skladište na koje zadužujete robu. Osim skladišta u polju vr.prom određujete da li se roba zadužuje kao inventura (unesite **IN**) ili kao ulaz od dobavljača (unesite **UL**).

Zaglavlje kalkulacije

Unos prometa

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Skladište: 1 VELEPRODAJA V Vr.prom: IN INVENTURA

Dokument: Datum K: 01.06.2014 Datum R: 01.06.2014 Valuta:

Račun: P DOD: JCI: Kurs: Opis:

Komitent:

Red kalkulacije

Za inventuru pored šifre artikla potrebno je da unesete popisnu količinu u skladištu. U polje F.cijena i Prod. cijena unesite prodajnu cijenu.

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. iznos	(T)	Marža %	M. iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
1	23	100	10	1000				0.0		10	1000

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. iznos	(T)	Marža %	M. iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
2	15	48	23.5	1128				0.0		23.5	1028

Izmjena reda

Za izmjenu unesenih podataka dupli klik na red u mreži koji želite izmjeniti. U redu za unos prikazat će se podaci za izmjenu.

Rbr	Artikal	Fab_broj	Naziv	Kolicina	Fakt_cijena	Fakt_iznos	Raba...	Marža%	Cijena	Iznos
4	2965	S0609300	ADVANCE CHAIN ULTRA 0.300L	10.00	12.80	128.00	0.00	0.00	12.80	128.00
3	44 0130063004		ISTOSMJERNI MOTOR	8.00	88.39	707.12	0.00	0.00	88.39	707.12
2	15 0092840050		S4 60 Ah +D	48.00	23.50	1,128.00	0.00	0.00	23.50	1,128.00
1	23 0093A56034		ASIA SILVER 60 Ah ...	100.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. Iznos	(T)	Marža %	M. Iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
2	15	60	23.5	1128				0.0		23.5	1028


Tasterom enter pozicionirajte se na podatak koji želite izmjeniti. Izmijenite podatak i izmjenu potvrdite klikom na dugme snimi.



Brisanje reda

Dupli klik u mreži na red za brisanje. Izaberite dugme brisanje i potvrdite Yes.

Rbr	Artikal	Fab_broj	Naziv	Kolicina	Fakt_cijena	Fakt_iznos	Raba...	Marža%	Cijena	Iznos
5	23 0093A56034		ASIA SILVER 60 Ah ...	100.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00
4	2965	S0609300	ADVANCE CHAIN ULTRA 0.300L	10.00	12.80	128.00	0.00	0.00	12.80	128.00
3	44 0130063004		ISTOSMJERNI MOTOR	8.00	88.39	707.12	0.00	0.00	88.39	707.12
2	15 0092840050		S4 60 Ah +D	48.00	23.50	1,128.00	0.00	0.00	23.50	1,128.00
1	23 0093A56034		ASIA SILVER 60 Ah ...	100.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00



Ulaz robe

Za ulaz robe od dobavljača obavezno je da upišete skladište za zaduženje. U polje vr.prom upišite **UL**. Broj fakture od dobavljača upisuje se u polje račun. Šifra dobavljača se upisuje u polje komitent.

Zaglavlje kalkulacije

Unos prometa

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Skladište: 1 VELEPRODAJA V Vr.prom: UL ULAZ

Dokument: Datum K: 01.06.2014 Datum R: 01.06.2014 Valuta:

Račun: 158/15 P DOD: JCI: Kurs: Opis:

Komitent: 12 BC AUTO d.o.o.

Red kalkulacije

Za svaki proizvod unesite šifru artikla. Količinu i fakturnu cijenu prepisujete sa fakture dobavljača. Upišite prodajnu cijenu a sve ostale vrijednosti izračunat će sam program.

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. Iznos	(T)	Marža %	M. Iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
1	165	10	21	210.0				23.81	50	26	260

Procenat marže

Prodajnu cijenu možemo izračunati upisivanjem procenta marže. Nakon upisa količine i fakturne cijene u polje marža% upišite željeni procenat marže. Na osnovu navedenih podataka program će izračunati prodajnu cijenu. Izračunatu prodajnu cijenu možete izmijeniti, (npr želite zaokružiti cijenu).

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. Iznos	(T)	Marža %	M. Iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
1	165	10	21	210.0				30	63	27.3	273

Rabat

Na fakturi dobavljača može biti odobren procenat rabata za određene proizvode. Kao u ranijim primjerima upisujemo količinu i fakturnu cijenu. U polje rabat% upisujemo procenat rabata. Prodajnu cijenu formiramo kao u ranijim primjerima.

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. Iznos	(T)	Marža %	M. Iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
1	85	100	30	3000	5	150		22.80	650	35	3500

Upis rabata možemo upisati i na kraju zaduženja svih proizvoda. Izaberite dugme rabat upis koje se nalazi na dnu obrasca za zaduženje. Unesite početni i krajnji redni broj kalkulacije. Nakon upisa procenta rabata izaberite dugme snimi.

Rbr izmjena Zavisni troškovi **Rabat upis** Knjiženje Brisanje dokumenta

Upis rabata-promet

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

☐ Akciza je sadržana u nabavnoj cijeni ☐ Taksa je sadržana u nabavnoj cijeni

Skladište: 1 VELEPRODAJA V

Vrsta prom.: UL ULAZ

Broj dok.: 195

Prenos skla.: 0

Od:	Do:	Osnovica:	Proc. %:	Iznos rabata:	Saldo:
1	40	3210.0	10	321.0	

Zavisni troškovi

Pored podataka koje upisujete sa fakture dobavljača možete imati i podatke zavisnih troškova. Zavisne troškove možete upisati pojedinačno tako što ćete u polje **(T)** upisati slovo **T** i zatim upisati procenat ili iznos troška.

Trošak od PDV obveznika(%): **5** Iznos: **150** Trošak1(%): Iznos:

RBR	Artikal	Količina	F.cijena	F. iznos	Rabat %	R. Iznos	(T)	Marža %	M. Iznos	Prod. cijena	Prodajni iznos
1	85	100	30	3000			T	11.11	350	35	3500

Naknadni upis se vrši izborom dugmeta **zavisni troškovi**. U polje trošak upišite šifru troška. Možete ako želite upisati šifru komitenta (npr. podaci prevoznika). U polje **iznos** upisujete iznos troška. Obračun troškova će biti izvršen tek kad potvrdite dugme **knjiženje**.

Rbr izmjena **Zavisni troškovi** Rabat upis Knjiženje **Brisanje dokumenta**

Unos zavisnih troškova

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Skladište: **1 VELEPRODAJA** V

Vrsta promjene: **UL** ULAZ

Broj dokumenta: **195**

Prenosno skladište: **0**

AGROŠPED d.o.o.

RbrTrošak	Naziv troška	Komt	Opis	Iznos	UIPdv	Iznos1
2	4	spedicija		50	0.0	0.0

RBR	TROSAK	NAZIV	KOMT	OPIS	IZNOS	ULPDV	IZNOS1
1	3	prevoz	0		100.00	0.00	0.00

Nab. saldo: **3210.0** Saldo: **150.0** **0.0** **0.0**

Štampa kalkulacije

Nakon evidentiranja svih podataka koji prate ulaz robe možete izvršiti štampu kalkulacije. Izaberite dugme **štampa**.



Kalkulacije

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Skladište: **1 VELEPRODAJA** **V**

Vrsta promjene: **UL** **ULAZ**

Broj dokumenta: **195**

Prenosno skladište: **0**

Maloprodajna kalkulacija
 Maloprodajna kalkulacija ugostitelji
Veleprodajna kalkulacija
 Veleprodajna kalkulacija P
 Proizvođačka kalkulacija
 Prijemni-evidencioni list
 Povrat dobavljaču
 Pregled dokumenta

Otvoren je obrazac za izbor tipa kalkulacije. Na osnovu vrste skladišta izaberite određeni tip. Za veleprodajno skladište birate veleprodajnu kalkulaciju dok za maloprodajno birate maloprodajnu kalkulaciju.

JasperViewer

Veleprodajna kalkulacija - 1

NAZIV I SJEDIŠTE: TRGOVAČKI DROGERIJA - D.O.O. - Beograd
 PRODAJNI OBJEKAT: 1 - VELEPRODAJA -
 DATUM KALKULACIJE: 09.12.2014
 VRSTA DOKUMENTA: ULAZ

DOBAVLJAČ: TRGOVAČKI DROGERIJA D.O.O.
 SJEDIŠTE DOB.: Beograd - Bеоград
 NAZIV, BROJ I DATUM DOKUMENTA PO KOME JE NABAVKA
 IZVRŠENA: 158/15 - 09.12.2014
 DATUM VALUTE: 09.12.2014

RED	ŠIFRA BAR_KOD	TRG. NAZIV ROBE	JM	KOLIČINA	FAKT. C.	FAKT. L.	RAB%	ZAV. TROŠ.	N. CIJENA	NAB. IZNOS	RUC%	RUC. IZNOS	VEL. CIJENA	VEL. IZNOS
1	8425 1234567890	DISK PLOČICE MERCEDES	KOM	10.000	21.000	210.00	0.00	9.81	21.981	219.81	24.20	53.19	27.386	273.86
2	8426 0123456789	DISK PLOČICE FANT	GRT	100.000	30.000	3.000.00	0.00	140.19	31.402	3.140.19	11.46	359.81	35.000	3.500.00
UKUPNO:					110.000	3.210.00		150.00		3.360.00				3.773.00


ZAVISNI TROŠKOVI:

ŠIFRA	NAZIV	IZNOS	IZNOS1
3	prevoz	100.00	0.00
2	opremljivanje	50.00	0.00
UKUPNO:		150.00	0.00

1. FAKTURI IZNOS:	3.210.00	5. UKUPNO(3+4):	3.755.70	9. ZAVISNI TROŠKOVI:	0.00	13. RAZLIKA U CIJENI:	413.00
2. RABAT:	0.00	6. ZAVISNI TROŠKOVI:	150.00	10. IZNOS AKCIJE:	0.00	14. PRODAJNA VRIJEDNOST:	3.773.00
3. FAKT. IZNOS - RABAT:	3.210.00	7. UL. PDV:	25.50	11. IZNOS TAKSE:	0.00		
4. UL. PDV:	545.70	8. UKUPNO(5+7):	175.50	12. NABAVNI IZNOS:	3.360.00		

REKAPITULACIJA POREZA	STOPA	OSNOVICA	PDV	UKUPNO
PDV 17.0%:	17.00	3.360.00	571.20	3.931.20

Izlaz robe odnosno prodaja robe kupcima se vrši na dva načina. Za fakturisanje veleprodajnim kupcima koristimo **izlazni obrazac** dok za maloprodaju se koristi **maloprodajna kasa**.



Veleprodaja - fakturisanje

Za veleprodaju koristimo izlazni obrazac. Izaberite meni opciju **promet** i pod opciju **izlaz**.

Promet

Izlaz

Skladište: 1 VELEPRODAJA V Vrprom: IZ IZLAZ Dok: 3208

Datum fakt.: 09.12.2014 Datum isporuke: 09.12.2014 Valuta: 30 08.01.2015 Rezervacija: Porez: %:

Komitent: 1621 PIT STOP s.r.l. Poslovna jed.: Saldo: 0.0 0.0

Vozilo: Upl. Avans: Pdv(D/N): D P DOD: Posl. Cijena: Rab%:

Putnik: 1 PETKOVIĆ ŽELJKO

☐ Brzi unos

Rbr	Artikal	Serijski broj	Zalihe	Količina	Nomen	Cijena	Akc	Rab %	Rabat %	Rabat	Prod. Cijena	Prodajni iznos
3								0.0				

Šifra: RUC ost: % Rab.ost.%

RBR	ARTIKL...	FAB_BROJ	NAZIV_ARTIKLA	KOL	NOM_CENA	PROC...	RABAT	CENA	UKUPNO
2	574500925401...		AKUMULATOR ASIA 40 Ah L	1.00	86.34	0.00	0.00	86.34	86.34
1	2973 50630001		ADVANCE ULTRA 2 1/1	1.00	20.80	0.00	0.00	20.80	20.80

Opis Rbr izmjena

Rabat upis X Brisanje dokumenta

Vrijednost: 107.14 Rabat: 0.0 RUC: 39.8 Osnovica: 107.14 PDV: 18.21 Za plaćanje: 125.35

Zaglavlje veleprodajne fakture

Upišete šifru veleprodajnog skladišta u polje **skladište**. U polje **Vr.prom** upišete **IZ**. Možete po želji u polje **valuta** možete upisati broj dana za valutu plaćanja. Šifra kupca se upisuje u polje **komitent**.

Red fakture

U polje **artikal** upisujete šifru artikla dok u polje **količina** upisujemo količinu za prodaju. Sve ostale vrijednosti program automatski prikazuje.

Rbr	Artikal	Zalihe	Količina	Nomen	Cijena	Akc	Rab %	Rabat %	Rabat	Prod. Cijena	Prodajni iznos
1	537	28.0	1		1.15	0.0	0.0	0.0		1.15	1.15

Rabat za svaki red

Pored šifre artikla i količine za određene proizvode možete odobravati rabat. Željeni procenat rabata upišete u polje **Rabat%**.

Rbr	Artikal	Zalihe	Količina	Nomen	Cijena	Akc	Rab %	Rabat %	Rabat	Prod. Cijena	Prodajni iznos
1	537	250	10		50	0.0	5	25.0		47.5	475.0

Rabat na kraju

Rabat možete odobriti i nakon unosa svih podataka fakture.

Izaberite dugme **Rabat upis** i zatim na obrscu za unos rabata u polja oddo upišete početni i krajnji redni broj. Nakon toga upišite procenat ili iznos rabata. Na kraju izaberite dugme **snimi**.

Od:	Do:	Osnovica:	Proc. %:	Iznos rabata:	Saldo:
1	10	107.14	5	5.36	101.78

Štampa fakture

Nakon unosa podataka potrebno je da štampu fakture izvršite sledećim redoslijedom.

Ukoliko imate obavezu da za usluge ili veleprodaju izdajete fiskalne račune prvo štamate fiskalni račun.

Izaberite dugme **Fiskalni račun**. Štampu fiskalnog računa potvrdite na dugme **Nastavi**.



Izbor vrste plaćanja

Izbor vrste plaćanja

Ukupno: 105.46



Nakon štampe fiskalnog računa štamptate poresku fakturu. Izaberite dugme **štampa**.

Na obrascu za štampu izaberite dugme **poreska faktura - račun**. Na istom obrascu možete odštampati otpremnicu izborom dugmeta **otpremnic** (štampaju se količine bez cijene i vrijednosti robe).

Računi

1 - Demo verzija InfoSistem - 2017

Komitent Poslovna

Skladište: 1 VELEPRODAJA V

Vrsta promjene: IZ IZLAZ

Broj dokumenta: 3208

Prenosno skladište: 0

Valuta: KM

Odnos: 1

Poreska faktura-račun	Otpremnica
Račun maloprodaje	Povrat kupca-Manjak
Poreska faktura-ukalk.marža	Izdatnica materijala
Poreska faktura-račun-opis	Izdatnica materijala-bez iznosa
Poreska faktura-račun Bar kod	Izdatnica got. proizvoda
Poreska faktura šifra i Bar kod	Otpis
Poreska faktura-ukalk.marža Bar kod	Otpis - oštećenje
Poreska faktura-ukalk.marža šifra-Bar kod	Knjižno obavještenje
Faktura-račun izvoz	Knjižno obavještenje opis
Poreska faktura - račun akciza	Avansna faktura
Račun-otpremnic bez PDV-a	Kalkulacija računa
Poreska faktura - (Cena-Rabat)	Rekapitulacija računa
Evidencija isplaćene i vraćene robe	Rekapitulacija računa Total

Štampa fakture

Nakon izbora dugmeta za štampu poreske fakture otvara se obrazac za izbor žiroračuna. Brojevi žiroračuna su upisani u registru preduzeća.

Po potrebi možete uključiti ili isključiti prikazivanje određenih **žiroračuna**.

Polja za unos kratke **napomene** koja se prikazuje na kraju fakture.

Podaci za **vozač i vozilo** se takođe prikazuju na kraju fakture.


Nakon izbora dugmeta nastavi otvara se dialog za štampu. Fakturu izborom dugmeta **štampanje ili štampač opcijono** šaljete na štampu.

Dugme **ekran** vrši prikaz izgleda fakture na ekranu.

Pored štampe nudi vam se mogućnost snimanja fakture u nekom od formata kao što su: **pdf, rtf...**

Maloprodaja - maloprodajna kasa

Maloprodajni računi se izdaju preko obrasca maloprodajne kase. Obrazac aktivirate preko meni opcije Kasa i podopcije Kasa ulaz. Ukoliko je rad na kasi odvojen u više smjena potrebno je da unesete broj smjene. i nakon izbora dugmeta nastavi otvara se obrazac kase.



Kasa

SMJENA: 1 - 28.01.2017 | 2 - MALOPRODAJA | G | RAČUN: 1

Komitent: Saldo: Valuta:

Rbr	Artikal	Količina	Cijena	Rabat %	Rabat	Zalihe	Prodajni iznos
5							

Šifra: JM: Pak:

RBR	ARTIK...	NAZIV_ARTIKLA	KOL	CIJENA	RABAT	UKUPNO
4	3678	ČAUBA AL HEBE	2.00	6.30	0.00	12.60
3	4643	116H100GULNE SHL 220 KALINE GLB STANDARD	1.00	1.60	0.00	1.60
2	11	RAZVODICA KUTUR FI-80	1.00	20.00	0.00	20.00
1	10	KABEL PP-Y 3X1.5	20.00	2.00	0.00	40.00


 KUSUR
 Iznos: 0.00
 Rabat:


74.20
 NAPLATITI

0 + enter za štampu računa.

Maloprodaja - Zaglavlje računa

U zaglavlju obrasca je potrebno samo da upišete šifru maloprodajnog **skladišta**. Tasterom enter prodjite do polja **Artikal**.

Fiskalna Kasa

SMJENA: 1 - 10.12.2014 KORISNIK: - 1

Skladište: **2 MALOPRODAJA** M Got/Rač: G Račun: 1101 Vrijeme: 15 21 Val

Komitent: Saldo: Pdv:

Red računa

U polje artikal možete upisati šifru atikla ili barkod. Količinu upisujete samo ako je veća od jedan komad.

Rbr	Artikal	Količina	Cijena	Rabat %	Rabat	Zalihe	Prodajni iznos
5	231	1	29.0		0.0	15	29.0


9788679913678

RBR	ARTIK...	NAZIV_ARTIKLA	KOL	CIJENA	RABAT	UKUPNO
4	1001	DISK PLOČICE	3.00	140.00	0.00	420.00
3	2000	PK KAIŠ	3.00	44.00	0.00	132.00
2	1000	DISK PLOČICE	1.00	29.00	0.00	29.00

Štampa fiskalnog računa

Štampu vršimo tako što ćemo u polje artikal upisati šifru nula **0** i zatim izabrati taster **enter**. Na obrascu vrste plaćanja izberite **nastavi**.






Za prikaz i analize podataka koristimo izvještaje. Podaci se najčešće prikazuju tabelarno. Njihov prikaz se vrši preko meni opciji **izvještaji**.

RBR	SIFRA	BAR_KOD	NAZIV	JM	MIN_ZAL	KOL	VEL_CIJENA	VRJEDNOST
1	8 0092	830020	AKUMULATOR S3 45 Ah +D	KOM	0.00	379.00	71.81	27,215.99
2	8 0092	830050	AKUMULATOR S3 56 Ah +D	KOM	0.00	711.00	87.94	62,525.34
3	9 0092	830070	AKUMULATOR S3 70 Ah +D	KOM	0.00	679.00	112.63	76,475.77
4	11 0092	830130	AKUMULATOR S3 90 Ah +D	KOM	0.00	317.00	143.13	45,372.21
5	12 0092	840000	AKUMULATOR S4 42 Ah +D	KOM	0.00	0.00	93.80	0.00
6	13 0092	840010	AKUMULATOR S4 44 Ah +D	KOM	0.00	17.00	96.47	1,639.99
7	14 0092	840020	AKUMULATOR S4 52 Ah +D	KOM	0.00	24.00	103.39	2,481.36
8	15 0092	840050	AKUMULATOR S4 60 Ah +D	KOM	0.00	178.00	124.88	22,228.64
9	16 0092	840080	AKUMULATOR S4 76 Ah +D	KOM	0.00	306.00	156.62	47,925.72
10	17 0092	840100	AKUMULATOR S4 80 Ah +D	KOM	0.00	27.00	178.65	4,833.55
11	18 0092	840130	AKUMULATOR S4 95 Ah +D	KOM	0.00	72.00	206.01	14,832.72
12	20 0092	840280	AKUMULATOR ASIA S4 95 Ah +D	KOM	0.00	32.00	207.35	6,635.20
13	21 0092	840290	AKUMULATOR ASIA S4 95 Ah L+	KOM	0.00	41.00	207.35	8,501.35
14	22 0092	T40760	AKUMULATOR T4 60 Ah	KOM	0.00	78.00	294.91	23,002.98

Izvještaj lagera



Jedan od najčešće korištenih izvještaja je izvještaj lagera. Izvještaj prikazuje količinu proizvoda za određena skladišta.

RBR	SIFRA	BAR_KOD	NAZIV	JM	MIN_ZAL	KOL	VEL_CIJENA	VRJEDNOST
1	8 0092	830020	AKUMULATOR S3 45 Ah +D	KOM	0.00	379.00	71.81	27,215.99
2	8 0092	830050	AKUMULATOR S3 56 Ah +D	KOM	0.00	711.00	87.94	62,525.34
3	9 0092	830070	AKUMULATOR S3 70 Ah +D	KOM	0.00	679.00	112.63	76,475.77
4	11 0092	830130	AKUMULATOR S3 90 Ah +D	KOM	0.00	317.00	143.13	45,372.21
5	12 0092	840000	AKUMULATOR S4 42 Ah +D	KOM	0.00	0.00	93.80	0.00
6	13 0092	840010	AKUMULATOR S4 44 Ah +D	KOM	0.00	17.00	96.47	1,639.99
7	14 0092	840020	AKUMULATOR S4 52 Ah +D	KOM	0.00	24.00	103.39	2,481.36
8	15 0092	840050	AKUMULATOR S4 60 Ah +D	KOM	0.00	178.00	124.88	22,228.64
11	18 0092	840130	AKUMULATOR S4 95 Ah +D	KOM	0.00	72.00	206.01	14,832.72
12	20 0092	840280	AKUMULATOR ASIA S4 95 Ah +D	KOM	0.00	32.00	207.35	6,635.20
13	21 0092	840290	AKUMULATOR ASIA S4 95 Ah L+	KOM	0.00	41.00	207.35	8,501.35
14	22 0092	T40760	AKUMULATOR T4 60 Ah	KOM	0.00	78.00	294.91	23,002.98

Štampač Upis min.zal.

Ukupno: 31,505.66

Kartica artikla

Kartica artikla vrši prikaz svih dokumenata koji su vezani za promet određenog proizvoda.

RBR	DOK	RED	DATUM	PRŠ	VR...	SIFRA	KOL_UL	KOL_IJ	KOL_NI	CIJENA	VRED_UL	VRED_IJ
1	1	1	01.01.2014		IN	5	706.00	0.00	0.00	71.81	50,697.86	0.00
2	7	1	08.01.2014		IZ	5	0.00	1.00	0.00	71.81	0.00	71.81
3	15	1	10.01.2014		IZ	5	0.00	1.00	0.00	57.45	0.00	57.45
8	47	1	15.01.2014		IZ	5	0.00	2.00	0.00	57.45	0.00	114.90
9	13	1	15.01.2014		NI	5	0.00	0.00	2.00	-14.36	-28.72	0.00
10	24	3	15.01.2014	2	PI	5	-1.00	0.00	0.00	71.81	-71.81	0.00
11	28	1	15.01.2014	2	PI	5	-1.00	0.00	0.00	71.81	-71.81	0.00

Za prikaz je potrebno da odredite skladište i šifru proizvoda. Ukoliko želimo prikaz za više proizvoda upišite minimalnu i maksimalni šifru.

Pored datuma i vrste dokumenta prikazane su i količine i vrijednosti.

VR...	SIFRA	KOL_UL	KOL_IJ	KOL_NI	CIJENA	VRED_UL	VRED_IJ
IN	5	706.00	0.00	0.00	71.81	50,697.86	0.00
IZ	5	0.00	1.00	0.00	71.81	0.00	71.81

Trgovačka knjiga

Izvještaj trgovačke knjige pokrećemo pomoću menija opcije **izvještaji** i podopcije **Trgovačka knjiga**.

The screenshot shows the 'Trgovačka knjiga' report interface. The left sidebar has a menu with 'Izvještaji' selected. The main window displays the following filters and options:

- Trgovačka knjiga VP donos-**
- 1 VELEPRODAJA**
- Vrsta promjene:** [Blank]
- Pr. Skla:** [Blank]
- Dok od:** [Blank] **do:** [Blank]
- Datum od:** 01.01.2014 **do:** 31.12.2014
- Broj posljednje strane:** [Blank]
- Porez(D-N):** N **Usluge:** A **U-Usluge,A-Artikli:**

On the right, there is a list of buttons for different report types:

- Trgovačka knjiga VP
- Trgovačka knjiga VP donos**
- Trgovačka knjiga MP donos
- Trgovačka knjiga MP donos - Nova
- Trgovačka knjiga MP donos-Rabat
- Knjiga usluga
- Trgovačka knjiga-Kuhinja
- Trgovačka knjiga-Kasa
- Trgovačka knjiga-Rabat
- Totali po dokumentima
- Totali sa razlikom u cijeni

The main table displays the following data:

RBR	DATUM	OPIS	RACUN	KOMITENT	ZADUZENJE	RAZDUZENJE	RABAT
1	01.01.2014	INVENTURA - 1 -			698,602.09	0.00	0.00
2	01.01.2014	INVENTURA - 2 -			418,704.61	0.00	0.00
3	01.01.2014	INVENTURA - 3 -			446,918.92	0.00	0.00
4	03.01.2014	NIVEL - 1 -			-19.10	0.00	0.00
5	03.01.2014	RAČUN - 1 -	6509	MERC d.o.o.	0.00	477.24	95.45
6	03.01.2014	RAČUN - 2 -	6510	EST d.o.o.	0.00	727.20	109.08
7	03.01.2014	RAČUN - 3 -	6511		0.00	253.18	38.46
8	03.01.2014	RAČUN - 4 -	6512		0.00	1,190.01	238.00
9	07.01.2014	INT. IZLAZ - 1 - 2			-280.00	0.00	0.00
10	07.01.2014	INT. IZLAZ - 2 - 2			-87.94	0.00	0.00
11	07.01.2014	INT. IZLAZ - 3 - 2			-15.16	0.00	0.00

At the bottom, there is a 'Štampač' button and a summary row labeled 'Ukupno:'.

Pomoću ovog izvještaja prikazuju se svi dokumenti koji prate promet robe na određenom skladištu. Dokumenti su poredani po datumu nastanka i razdvojeni su na dokumete zaduženja i dokumente razduženja.

RBR	DATUM	OPIS	RACUN	KOMITENT	ZADUZENJE	RAZDUZENJE	RABAT
1	01.01.2014	INVENTURA - 1 -			698,602.09	0.00	0.00
2	01.01.2014	INVENTURA - 2 -			418,704.61	0.00	0.00
3	01.01.2014	INVENTURA - 3 -			446,918.92	0.00	0.00
4	03.01.2014	NIVEL - 1 -			-19.10	0.00	0.00
5	03.01.2014	RAČUN - 1 -	6509	MERC d.o.o.	0.00	477.24	95.45
6	03.01.2014	RAČUN - 2 -	6510	EST d.o.o.	0.00	727.20	109.08

Automatsko knjiženje u finansije

21

Programi **robnog** i **finansijskog knjigovodstva** (glavna knjiga) su međusobno povezani što nam daje mogućnost automatskog knjiženja robnih dokumenata. Pored automatskog knjiženja dokumente možemo knjižiti i ručno.



Podešavanje za knjiženje

Za **automatsko knjiženje** iz robnog u finansije potrebno je kreirati šemu za knjiženje. Šema se kreira samo jednom i važi za sva buduća knjiženja.

Obrazac za podešavanje se nalazi u opciji menija **Knjiženje** i pod opcija **Podešavanje za knjiženje**.



Podešavanje konta za knjiženje

1 - Demo verzija InfoSistem - 2018

Skladište: **1** VELEPRODAJA

Vrsta prom.: **UL** ULAZ

Prs:

Tip: **1** OBVEZNICI PDV-A

Org. jedinica:

R. jedinica:

Zaglavlje knjiženja

Za svako skladište (objekat), vrstu dokumenta i tip: šemu knjiženja podešavamo posebno.

Primjer na slici.

- **veleprodajni** objekat pod šifrom **1**
- **ulazni** dokumenti **UL** (računi od dobavljača)
- za dobavljače koji su **obveznici PDV-a**: tip **1**

Konto za knjiženje

Za svako konto podešavamo po jedan red sa osnovnim podešavanjima za knjiženje. Osnovna i obavezna podešavanja su: vrsta knjiženja, oznaka da li se konto odnosi na komitenta, entitet komitenta (ako je konto vezano za komitenta) i šifra konta.

Rbr.	Grupa	Sve	Vrsta	Porez	KomtEntitet	Konto	
1	0	D	2 KUF	DA	RS	4320	DOBAVLJAČI

Vrsta knjiženja	Konto vezano za komitenta	Entitet vezan za komitenta	Konto u glavnoj knjizi
1 - početno stanje 2 - kuf 3 - izlazne fakture ...	DA ili NE	RS, FBiH, BD ili prazno	obavezan unos

Ako podešavamo knjiženje za konto koje nije vezano za komitenta (kupca ili dobavljača) polja **Komt** i **Entitet** možemo ostaviti prazna.

rez KomtEntitet	Konto
	2700 PDV

Formule i kalkulator

Nakon izbora konta unosimo opis knjiženja (nije obavezan unos).
Klikom miša na polje duguje ili potražuje određujemo dali je knjiženje konta na dugovnu ili potražnu stranu.

The screenshot shows a blue-themed interface. At the top, there's a label 'Opis' in blue. Below it is a text input field containing 'KALK BR.'. Underneath that are two more input fields: 'Duguje' (Debit) and 'Potražuje' (Credit), both currently empty.

Klikom otvaramo **kalkulator** za kreiranje formule za knjiženje.

1. Iz liste variable klikom miša izabrati naziv stavke za knjiženje (npr. Faktorni iznos, Ulazni PDV itd)
2. Izabrane stavke se prikazuju u polju za prikaz formula.
3. Ako nismo zadovoljni izborom stavke izbor možemo poništiti dugmetom <<Briši
4. Ukoliko knjiženje čini sabiranje ili množenje više stavki korist ćemo dugmad za izbor matematičkih operacija
5. Na kraju ako smo uspješno kreirali formulu izbor ćemo potvrditi klikom na dugme Prihvati izmjene.



Snimanje stavke za knjiženje

Pošto ste kalkulatorom uspješno kreirali formulu kalkulator se zatvara i formula se pojavljuje u glavnom obrascu za podešavanje knjiženja.

Opis
KALK BR.
Duguje
Potražuje
IZNFAKT+ULPDV

Još jedino preostaje da sve unesene vrijednosti za knjiženje snimimo klikom na dugme snimi na glavnom obrascu.



Navedeni postupak ponoviti i za ostala konta koja čine knjiženje određenog dokumenta.

Rbr.	Grupa	Sve	Vrsta	Porez	Komt	Entitet	Konto
2	0	D	2 KUF				2720 PDV

Nakon uspješnog kreiranja formula za svako konto mreža na glavnom obrascu bi trebala da ima sledeći izgled.

Redbr	Vrsta	Org sifra	Org naziv	Komt	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
1	2			D	4320	RAČUN		IZND+ULPDV
2	2			D	4330	RAČUN		IZND+ULPDV
3	2			D	4340	RAČUN		IZND+ULPDV
4	2			N	2700	RAČUN	ULPDV	
5	2			N	1330	MAL.KAL.	IZNMALD	
6	2			N	1335	MAL.KAL.		IZPDV
7	2			N	1339	MAL.KAL.		IZNRAZD


Podešavanja izvršiti i za druge vrste dokumenata tako što ćete u polje vrsta prom. upisati oznaku koja predstavlja vrstu (UL, PU, IZ, GR ...)

Knjiženje robnih dokumenata

Dokumente možete knjižiti **grupno** ili **pojedinačno**. Grupno knjiženje podrazumijeva knjiženje više dokumenata za određeni vremenski period (npr. za jedan dan ili za mjesec).

Pojedinačnim knjiženjem se vrši knjiženje samo jednog dokumenta, najčešće nakon izrade samog dokumenta.

Grupno knjiženje



Za grupno knjiženje izabrati meni **Knjiženje** i istoimenu pod opciju **knjiženje**.

U obrascu za knjiženje obavezno je da unesete sifru skladišta, vrstu dokumenata (UL, IZ..) i datumski period.

Nakon unosa navedenih opcija izaberite dugme **Prikaz knjiženja**.



U narednom koraku dokumenti još neće biti knjiženi u finansije nego će biti prikazani u obrascu za prikaz knjiženja.



Automatsko knjiženje u finansije

26

Prikaz za knjiženje u finansije

U obrascu za prikaz knjiženja prikazuju se finansijski iznosi robnih dokumenata. Iznosi su raspoređeni na dugovnu ili potražnu stranu u zavisnosti od rasporeda u podešavanju za knjiženje. Prema pravilima koja su određena u podešavanju uz svaki iznos je pridruženo i finansijsko konto. Ovaj korak je praktičan iz razloga lakog uočavanja grešaka u podešavanju za knjiženje. Greške možemo uočiti prije samog knjiženja u finansije.

Prikaz za knjiženje u finansije

1 - DOO KOMPANIJA

Nalog br: Datum:

Valuta: Račun: Pdv d:

Red	VK	Dat dok	Komit	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
20001	1	23.01.20	590	RAČUN-1-300-000031	4330	0.00	2,300.40
20001	2	23.01.20	0	RAČUN-1-300-000031	2700	334.25	0.00
20001	3	23.01.20	0	MAL.KAL.-1-300-000031	1330	2,851.10	0.00
20001	4	23.01.20	0	MAL.KAL.-1-300-000031	1335	0.00	414.26
20001	5	23.01.20	0	MAL.KAL.-1-300-000031	1339	0.00	470.69
20002	1	13.02.20	2434	RAČUN-2-2019000010	4350	0.00	11,637.19
20002	2	13.02.20	0	RAČUN-2-2019000010	2710	2,386.73	0.00
20002	3	13.02.20	0	RAČUN-2-2019000010	4840	0.00	2,386.73
20002	4	13.02.20	0	MAL.KAL.-2-20190000...	1330	36,000.00	0.00
20002	5	13.02.20	0	MAL.KAL.-2-20190000...	1339	0.00	16,729.56
20002	6	13.02.20	0	MAL.KAL.-2-20190000...	1335	0.00	5,230.78
20002	7	13.02.20	2000	MAL.KAL.-2-20190000...	48211	0.00	45.00
20002	8	13.02.20	2459	MAL.KAL.-2-20190000...	4330	0.00	51.13
20002	9	13.02.20	2459	MAL.KAL.-2-20190000...	4330	0.00	1,038.75
20002	10	13.02.20	0	MAL.KAL.-2-20190000...	4821	0.00	1,267.59
20002	11	18.02.20	557	RAČUN-3-00415/19/12	4330	0.00	588.80
20002	12	18.02.20	0	RAČUN-3-00415/19/12	2700	85.55	0.00
20002	13	18.02.20	0	MAL.KAL.-3-00415/19/12	1330	925.00	0.00
20002	14	18.02.20	0	MAL.KAL.-3-00415/19/12	1335	0.00	134.40

Knjiženje SALDO: 0.0 80136.64 80136.64

Ako se slažemo sa prikazanim kontima i iznosima za knjiženje završavamo klikom na dugme knjiženje.

Knjiženje

Automatsko knjiženje u finansije

27

Pojedinačno knjiženje

Pojedinačno knjiženje podrazumijeva knjiženje dokumenata odmah nakon njihove izrade. Obično se koristi za vrstu dokumenata koji imaju manji broj kreiranja u toku dana. Primjer takvih dokumenata su ulazne kalkulacije (Meni Promet - Ulaz).

Unos prometa

1 - DOO KOMPANIJA

Skladište: 3 MALOP M Vr.prom: UL ULAZ

Dokument: 1 Datum K: 23.01.20 Datum R: 23.01.20 Valuta: 30 22.02.20 F-R cijena Iznos:

Račun: 300.00 JCE Kurs: 0.0 Opisc: Nab. cijena Iznos:


Komitent: 90 TECHCH D.O.O. D P DOD: Porez(%): Iznos:

RBR	Artikal	Naziv	Kolicina	Fakt. cijena	Fakt. iznos	Rabat %	T	Marža %	Cijena	Iznos
8	2005	...	24.00	...	...	...	...	...	16.90	405.60
7	1152	...	5.00	...	...	...	...	...	2.70	13.50
6	2036	...	10.00	...	...	...	...	...	39.00	390.00
5	2024	...	5.00	...	...	...	...	...	32.00	160.00
4	1150	...	20.00	...	...	...	...	...	13.50	270.00
3	2158	...	10.00	...	...	...	...	...	80.60	806.00
2	2159	...	15.00	...	...	...	...	...	52.10	781.50
1	2020	...	10.00	...	...	...	...	...	2.45	24.50

Fakt. iznos: Rabat: 0.00 F-R: Z. Trošk: 334.25 UI PDV: Marža: Saldo: 2,851.10

Rbr izmjena Zavisni troškovi Rabat upis **Knjiženje** Brisanje dokumenta

Nakon kreiranja dokumeta kliknuti na dugme knjiženje.



Knjiženje

1 - DOO KOMPANIJA

Skladište: 3 MALOP.REZ. DIJI OPREME ZA GASAR-BN

Vrsta prom.: UL ULAZ

Prenosno:

Broj dok.: 1 do: 1

Datum od: 23.01.20 do: 23.01.20

Prikaz knjiženja >> Prikaz knjiženja zbirni >>

Otvora se obrazac za knjiženje sa popunjenim parametrima za knjiženje jednog dokumenta. Samo kliknuti na dugme **prikaz knjiženja**.

Nastavak postupka je kao kod grupnog knjiženja dokumenata.

Automatsko knjiženje u finansije

28

Kontrola knjiženja

Kontrola knjiženja nam daje prikaz svih dokumenata za knjiženje. Prikaz možemo vršiti za sva ili određena skladišta. Samo ulazni dokumenti, izlazi, prenosnice itd.

Izveštaj kontrola knjiženja

1 - DOO KOMPANIJA

☐ Sve
☐ Sve bez (GR) - got.računa
☐ Proknjiženo
☒ Nije proknjiženo
☐ Nije proknjiženo bez (GR) - got.računa
☐ Obrisano proknjiženo
☒ Promet
☐ Predračun

Skladište:
 Vrsta:
 Datum od: 01.01.2019 do: 31.03.2019

Kontrola knjiženja


Rbr	Sifra	Pre...	Skladište	Obveznik	Dok	Datum	Vrsta	Datum knjiženja	Korisnik	Iznos ul.	Iznos iz.	Po...
11	3	0	MALOP	DA - FBH		4.03.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	51.70	
12	3	0	MALOP	DA - FBH		5.03.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	22.00	
13	3	0	MALOP	DA - FBH		6.03.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	38.50	
14	3	0	MALOP	DA - FBH		7.04.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	39.60	
15	3	0	MALOP	NE - FBH		8.04.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	18.70	
16	3	0	MALOP	DA - FBH		9.05.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	34.10	
17	3	0	MALOP	DA - FBH		10.06.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	36.30	
18	3	0	MALOP	NE - FBH		11.07.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	39.60	
19	3	0	MALOP	DA - FBH		12.07.01.20	IZ	01.01.0001		0.00	38.50	

Štampač

- ☐ Sve
- ☐ Sve bez (GR) - got.računa
- ☐ Proknjiženo
- ☒ Nije proknjiženo
- ☐ Nije proknjiženo bez (GR) - got.računa
- ☐ Obrisano proknjiženo

Pored prikaza svih dokumenata možemo prikazati samo **proknjižene** ili **ne proknjižene** dokumente.

Osim vrste i iznosa dokumenata mreža za prikaz dokumenata pruža nam informacije da li je za sve dokumente podešena šema knjiženja.



podešeno

nije podešeno